

CRNA GORA
SKUPŠTINA
ZAKONODAVNI ODBOR
BROJ 28-2/16-1/3
EPA 1033 XXV
Podgorica, 9. jun 2016. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednica održanih 21. marta i 8. juna 2016. godine, podnosi

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano, da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru; u članu 27 stav 1 kojim je propisano da se jamči pravo čovjeka i dostojanstvo ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine i u članu 28 st.1 i 2 kojim je propisano da se jamči dostojanstvo i sigurnost čovjeka i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, njegove privatnosti i ličnih prava.

2. Odbor je sa sedam glasova „za” ocijenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 9 stav 3 poslije riječi „kojem“ dodaje se riječ „drugom“.

AMANDMAN 2

U članu 10 stav 2 poslije riječi: „organa se“ dodaje se riječ „takođe“.

AMANDMAN 3

U članu 11 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „Izrazi“ zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi“.

U tački 2 poslije riječi: „predstavlja davanje“ dodaje se riječ „organa“.

U tački 10 poslije riječi „presađivanja“ dodaje se riječ „organa“.

Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14) Nacionalno koordinaciono tijelo je posebno tijelo koje radi na unapređenju transplatacionog programa, na edukaciji i organizaciji edukacije radi upoznavanja i prezentovanja rezultata novih metoda u transplantaciji organa.“

AMANDMAN 4

U članu 12 stav 1 riječ „spisak“ zamjenjuje se riječju „spiskove“.

AMANDMAN 5

U poglavlju II. naziv potpoglavlja 2. mijenja se i glasi: „Sistem kvaliteta i bezbjednosti“.

AMANDMAN 6

U članu 13 stav 3 tačka 6 zarez i riječi: „ u skladu sa članom 23 ovog zakona“ brišu se.

AMANDMAN 7

U članu 14 stav 2 riječi: „ -Klinički centar Crne Gore“ brišu se .

AMANDMAN 8

U članu 15 stav 3 riječi: „(Nacionalnim koordinacionim tijelom)“ zamjenjuju se riječima: „odnosno Nacionalnim koordinacionim tijelom,“

AMANDMAN 9

U članu 19 stav 1 riječi: „U ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi koja vrši presađivanje organa“ se zamjenjuju riječima: „U ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj se vrši presađivanje organa“.

U stavu 5 riječi: „lica odgovornog za sprovođenje postupka presađivanja organa“ zamjenjuju se riječima: „lica iz stava 1 ovog člana“.

AMANDMAN 10

U članu 21 stav 2 poslije riječi „ustanove“ dodaju se riječi: „na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite“.

AMANDMAN 11

U članu 22 stav 3 riječ „Zdravstvene“ zamjenjuje se riječima: „Ovlašćene zdravstvene“ a riječ „pisanog“ zamjenjuje se riječju „zaključenog“.

AMANDMAN 12

U članu 23 stav 1 tačka 2 poslije riječi „ustanovi“ dodaju se riječi: „ na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite“.

AMANDMAN 13

U članu 24 stav 2 poslije riječi „čelije“ dodaju se zarez i riječi: „a koji je uređen posebnim zakonom“.

AMANDMAN 14

U članu 27 stav 2 poslije riječi „zahvata“ dodaju se riječi: „o čemu se sačinjava zabilješka“.

AMANDMAN 15

U članu 32 stav 3 poslije riječi „tome“ dodaju se riječi: „sačinjava zabilješku i „

U stavu 5 riječ „registara“ zamjenjuje se riječju „registra“.

AMANDMAN 16

U članu 36 stav 4 poslije riječi „komisije“ dodaju se riječi: „iz stava 3 ovog člana“.

AMANDMAN 17

U članu 39 stav 2 zarez i riječi: „kao posebnog organizacionog dijela Ministarstva“ brišu se.

AMANDMAN 18

U članu 51 stav 3 riječ „druge“ briše se.

AMANDMAN 19

U članu 55 poslije riječi: „novčanom kaznom“ dodaju se riječi „u iznosu“.

U stavu 1 tačka 1 poslije riječi „čelije“ dodaju se zarez i riječi: „ a koji je uređen posebnim zakonom“

U tački 8 poslije riječi „ tome“ dodaju se riječi: „ne sačini zabilješku i“.

U tački 9 poslije riječi „izmijenjena“ dodaju se riječi: „ i ako o radnjama iz člana 33 stav 1 ovog zakona ne sačini zabilješku“, a riječi u zagradi „stav 1“ brišu se.

U tački 11 poslije riječi „zabilješku“ dodaju se riječi: „koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji“.

U stavu 6 riječi: „ koja je utvrdila, odnosno potvrdila smrt umrlog lica čiji se organi mogu uzimati“ brišu se.

AMANDMAN 20

U čl. 56 i 57 poslije riječi: „Novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da o Predlogu ovog zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore, kojim je propisano da većinom glasova svih poslanika Skupština donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog zakona o o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

6. Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoje pravno - tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

- U članu 5 stav 1 riječ „i” zamjenjuje se riječju „ni”.

- U članu 11 tačka 13 interpunkcijski znak **tačka** zamjenjuje se **tačka-zarezom**.

- U članu 54 stav 2 riječi: „**do 15-og**” zamjenjuju se riječima: „**do 15.**”.

- U članu 60 stav 2 riječ „**za**” zamjenjuje se riječju „**sa**”.

7. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik prof. dr Miodrag Vuković, član Odbora.



PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr Draginja Vuksanović